

Adesua 4: Bɔ Kɛse Firi Onyankopɔn Kɛse Bi

Asem Titiriw

Yesom Onyankopɔn a ɔda ne bɔ so daa.

Asem Firi Bible Mu

Genesis 12:1-9, Genesis 15:4-6

Bible Nsem

“Yen Awurade ne Nyankopɔn; wofata se wunya anuonyam, nidi ne tumi, efise, wo na wobɔ nneema nyinaa” (Yohane Adiyisem 4:11a NA-TWI).

Nea Eɛ Se Mmofra Sua:

- Mmofra beka Onyankopɔn bɔ a ɔbɔ se ɔnam Abraham abusua so behyira wiase.
- Mmofra bekyere senea Abraham ne gyidi kyerɛ ne senea won nso betumi agye Onyankopɔn di.
- Mmofra beka bɔ a Onyankopɔn abɔ a wobetumi agye no di nne.

Nneema a Wɔhia Ma Nketewa Kuw Mu:

- ☐ Bible baako
- ☐ Din nsemma, baako mma ɔsomfo biara
- ☐ Aduane kakra mma mmofra biara

Dwuma: Bɔ Ho Mmerean Mu Nantwie

- ☐ Anifurae, baako mma kuropon ketewa biara

Dwuma: Kan Nsoromma Ahorow Ahorow Mfeehɔ

- ☐ Ntade anaa kontema a ewɔ asandɔkɔ, baako mma nketewa kuropon biara
- ☐ Printout 1, baako mma ɔsomfo biara
- ☐ (Sɛ wopɛ) Nsoromma nsemma anaa nsoromma ahyensode

Dwuma: Bɔ Anaa Enye Bɔ

- ☐ Printout 2, baako mma kuropon ketewa biara

Nneema a Wɔhia Ma Kɛse Kuw Mu:

- ☐ Bible baako

Dwuma: Gyidi Wɔ Onyankopɔn Nhyehyɛ Mu

- ☐ Akatua ketewa (senea, kandy ketewa anaa nsemma)
- ☐ Akatua pa a eyɛ kɛse kyɛn (senea, kandy kɛse, nneema ketewa anaa akatua krataa)
- ☐ Adaka anaa nkuto de sie akatua pa no mu

Nneema a Wɔhia Ama Agorɔ no

Agorɔ: Hwehwɛ Nsoromma (Star Search)

- ☐ Nsoromma sticker anaa krataa nsoromma a wɔahintaw wɔ dan no mu

Agorɔ: Gyidie Nantew Akwan a Ewɔ Nneema Ho (Faith Walk Obstacle Course)

- ☐ Asuuguani de kata ani (blindfolds)
- ☐ Nneema ketewa a wobede aye kwan (cones, akonnwa, mpaboa)

Agorɔ: Kan Nsoromma Ntem (Count the Stars Relay)

- ☐ Nsoromma krataa ketewa anaa sticker
- ☐ Nkuto abien ma akuw biara

Nketewa Kuw Nhyiamu 1

Minit 15

Fa din nsemma ne aduane kye. Paw dwumadi biako firi nea ewo ha no mu se mobeye bom bere a mmofra no redi won aduane.

Kye Ne Tie

Nkwaan 1

Bisa mmofra no se womfa won akese ne won kakra (nea eye anigye ne nea eye yaw a ebeye won nne anaa wo nnawotwe a atwam mu) ka.

Nkwaan 2

Bisa mmofra no se womfa won bere mu ka senea worehu nne de "Senea Worehu?" mfonini ho nsentitiriw di dwuma.

Mpae Bom

Boa mpaebɔ nsem firi asuafo no nkyen. Okyerɛkyerɛfo anaa asuafo bi betumi abɔ mpae ma kuropon no nyinaa, anaa okyerɛkyerɛfo betumi apaw mmofra baanu abɔ won ho mpae ma won ho.

Asemmisa A Efiti Mfiase Mu

- "Bere bi a na ese se wudi akwankyerɛ so a wonnim pɔtee nea ebeye na abeba pe?"
 - "Se wonnim senea ebeye a, na wuhu den?"
 - "Na eye mmerɛ anaa eye den se wugye ɔde akwankyerɛ no di? Aden nti?"
- "Enne, yebesua obi a wofre no Abraham a ɔko akwantu kɛse bi efise Onyankopɔn bisaa no, na ɔgyee Onyankopɔn di se ɔbehwe ne so kwan no nyinaa so. Se yere se yete ase senea eye ma Abraham a, yebeye dwuma bi."

Dwumadi: Bɔ Ho Mmerean Mu Nantwie

Asem Titiriw: Senea wugye Onyankopɔn abɔsoɔ no di mpo bere a wunnim nea abeba awieeɛ.

Nneema: Anifurae

Akɔmadesu: Yi kwan bi mu wo adan no mu. Paw ɔyefo bi na fa anifurae no kata ne ani.

Ma akwankyerɛ a eye kasakoa (anaa paw abofo bi) se ɔmfa asuafo a wokataa ne ani no fa kwan no mu mu mpotam no mu.

Bere a wotwa mu wie a, bisa:

- "Na wuhu den bere a wunnim baabi a woreko?"
- "Den na eboa maa wugye w'abofo no di?"

“Senea wugyee w’aboafɔɔ di no ara pɛ, Abraham gyee Onyankopɔn di mpo bere a ɔnnim baabi a ɔrekɔ. Momma yɛnhunu nea Onyankopɔn hyɛɛ no bɔ ne senea Abraham gyee Onyankopɔn nhyehyɛɛ di.”

Kese Kuw

Minit 10–15

Mema asuafo no akwaaba kɔ Crossroads na ka kyere won se w'ani gye se wobae saa nnawɔtwe yi.

3 R's A Efa Feyɛ Ho

Hye asuafo no mmara wɔ senea wobedi fe wɔ 3 R's no mu:

Pɛpɛpɛ A Wubetumi Ayɛ

Sɛ yɛpɛ sɛ yema mmofra no beyɛ nwonwa firi mfiase a, wɔwɔ mmere a eyɛ mmere wɔ ha. Wubetumi apaw baako, baanɔ, anaa won nyinaa—eyɛ wo ara pɛ!

“Hena Ne Yesu” Frɛ Ne Mua

Mpae Kɔkɔbɔ: “Onyankopɔn, Mede Me Da No Ase Sɛ...”

(Sɛ wopɛ a bisa asuafo no mpae ma ade bi a Onyankopɔn bɔɛ a wɔda no ase sɛ aboa a wɔwɔ fie, dua, bepɔw, nsuo atɔɛ anaa epɔ, ɔsoro, ne saa nkɔntɔnkɔye no nyinaa).

“Me Nyame” Dwom A Efiti Mfiase

Mpae A Efiti Mfiase

Ka kyere mmofra no sɛ sɛ wɔkata won ani na wɔde won nsam bɔ won ho mu a, eboa won ma wɔgyina ho na wɔmfa won adwene nsi nko baabi foforo.

Asemmisa A Efiti Mfiase

- **“Bere bi a wubɔɔ bɔ kyere obi bi pɛ?”**
- **“Na eyɛ den sɛ wudi so? Adɛn nti anaa adɛn nti na enyɛ den?” (Ma mmofra kakra nkyere won adwene).**

“Ennɛ, yeresua ɔbarima bi a wɔfrɛ no Abraham ho. Ɔte kurow bi a wɔfrɛ no Ur na ne nkwa yɛ mmere wɔ ne abusua ho. Nanso da bi, Onyankopɔn hyɛɛ Abraham bɔ kese—na bisaa no sɛ ɔnyɛ biribi a eyɛ den. Momma yensua saa bɔ yi ho nkɔmmɔ.”

Dwumadi: Di Ɔkanni Akɔ – Akwantu Mu Gyidie

“Morebedi me akyi sɛ yereyɛ senea ebeyɛ sɛ Abraham pɛɛ sɛ ɔgyae biribiara na ɔdi Onyankopɔn akyi. Sɛ mede me nan to a, mo nso momfa mo nan to. Sɛ migyina a, mo nso mogyina. Momma yenko!”

(Behyɛ ase kɔkɔɔ mu bɔ mpɔtam no ho ban. Gyae mmere bi mu de ma akwantu no ho yɛ tenten na eyɛ kese. Bere a w'adi ako-ako no, kasa sɛ;)

“Abraham anhu baabi a ɔrekɔ... nanso ɔyɛɛ nea wɔkae. Ɔgyaa ne fie, ne nnamfonom, ne biribiara a ɔnim.

**Akwantu no ye tenten... wusiw... na eye ade a onnim.
Nanso cgyee di se Onyankopon wo nhyehyee bi.”**

(Bere a wako nkankon mmienue anaa mmere kakra no, san ba anim na ma obiara ntena ase).

Kenkan Genesis 12:1–4 kyerew mu:

“Awurade kae kyeree Abram se, ‘Gyae wo man ne w’abusua ne wo papa fie, na ko asase a mekyere wo. Meye wo oman kese... Amanaman nyinaa wo asase so benya nhyira wo wo mu.’”

Bisa:

- **“Wote se Abraham huu sen bere a cgyaa ne fie?”**
- **“Eye mmere anaa eye den se wugyae biribiara a w’ani da so a wonnim baabi a woreko?”**

(Se wope a, kyere mapa a kyere akwantu tenten a efiri Ur ko Canaan—beyee mail 1,000!)

“Ekyiri no, Onyankopon maa bo no kese sen. Okae se Abraham bewo abusua kese—sen nea obetumi akan!”

Anansesem No

Kenkan Genesis 15:4–6 kyerew mu:

“Na Awurade kae kyeree no se, ‘Daabi, w’abrafoo renye wo w’adedi, efise wobewo babarima a yenka no ho, na ono na cbeye wo w’adedi.’ Afei Awurade firi Abram ko abonten kae kyeree no se, ‘Hwe soro na kan nsoromma no, se wubetumi. Saa ara na w’abusua beye!’ Na Abram gyee Awurade di, na Awurade buu no tenenee efise cwo gyidie.”

“Ewo mu se Abraham nnyaa mma da, nanso cgyee Onyankopon di. Saa na wofre gyidie—gye Onyankopon di, mpo se wunnhu mfonini no nyinaa.”

Nneema A Ekyere Gyidi Wo Onyankopon Nhyehyee Mu

Nneema a ehia:

Akatua ketewa (sedee, akyedee, anaa sticker), Akatua a eye kese a ekata (sedee kese, akyede ketewa, anaa gift card)

Fre asuafo bi ba na ma no akatua ketewa no.

Ka se: **“Me pe se mehyira wo biribi titire nne.”**

Bisa:

- **“Wugye me di?”**

- “Wubetumi asan ama me akatua no senea mema wo biribi foforo—senea wunnim nea eye?”

Hye asuafo no nkuran se onye saa. Se ope se oye saa a, fa akatua ketewa no san fa na kyere nea eye kese no a na ekata.

“Enye mmerɛ se wugyae biribi a wuhu ma biribi a wonnim. Nanso bere bi a, gyidie kyere se yegyae nea yenim mpo se yennhu nea ereba.

Onyankopɔn bisaa Abraham se ogyae ne fie ne abusua na onko baabi a onnyaa anhu da. Abraham anhu pɔtee baabi a Onyankopɔn rekyere no, nanso ogyee di na oyeɛ.

Abraham gyee di se Onyankopɔn wo nhyehyee—senea onnim nyinaa no mu.

Gyidie wo Onyankopɔn mu kyere se yegyae nea yewo hu na yedi n’akyi. Se yeye no a, yebɛhunu se n’nyehyee ye kese sen nea yebɛkae da.”

Mpae A Eto W’Awiei

“Agya Nyame, meda wo ase se wudii w’abɔsoɔ so perepere, senea wuyee ma Abraham. Boa yen ma yenngye wo di mpo bere a yennhu mfonini no nyinaa.”

Kuw Ketewa – Adesua 2

Minit 20–25

Kye Adesua No Nsentiire: Yesom Nyame a odi ne bo so daa.

Nkyerekyere A Eboa: Fa nsem nwoma (Story Cards) yi ma mmofra no nsan nkoka asem no wo won ankasa kasa mu senea ebeye anigye.

Dwumadi: Kan Nsoromma – Nneema A Ekyere Gyidie

Nneema a ehia:

Asaase mu nsepe a ewo nkuto mu

Kyere asuafo no nkuto a ewo asaase mu.

Bisa:

- **“Mubetumi akan nsepe a ewo nkuto yi mu nyinaa?”**

Ma asuafo no hwe nkuto no mmere kakra na ma won mmoden akan nsepe no.

Ka se:

“Yerentumi nkan nsepe a ewo nkuto mu, na yerentumi nkan nsoromma a ewo osoro nso. Onyankopon hyee Abraham bo kese se obema no abusua kese, senea nsoromma wo osoro no nyinaa.”

Ma asuafo no nsoromma sticker na wode behye *Printout 1* so bere a woka senea Onyankopon hyee bo se Abraham abusua beye bebree te se nsoromma no.

Mmofra Ketewa:

- Ma won se womfa nsemfua nkonsankonsan Abraham a orehwe nsoromma ho mfonini.
- Ka kyere won se womfa ko fie na womfa ka asem no kyere won abusua.

Mmofra Panyin:

- Ma won se wokyerew bo koro a ewo Bible mu a wope se wotie saa nnawotwe yi.
- Ka kyere won se womfa nea wasua afa Onyankopon abo ho nkokyere adamfo.

“Onyankopon hyee Abraham bo se obema no abusua kese, nanso nhyira kese no ne Yesu, a ofi Abraham abusua mu behyira wiase nyinaa.

Onyankopon bo a ohyee Abraham no enye abusua kese nko—na eye ofa Onyankopon nhyehyee kese a ode behyira wiase.”

Dwumadi: Bɔ Anaa Enye Bɔ?

Fa *Printout 2* no hye fam anaa wɔ pono so. Kyekyere kurow no mu ako abɔntam abien na ma asuafo no nsesa wɔn ho ako wɔn ho. Bere biara a eto so, kan asem baako a ewɔ ase ho na ka kyere asuafo no se wɔnsian wɔn nsam ko card no so se wobeka se asem no ye Onyankopɔn bɔ anaa enye bɔ. Ma akatua ma wɔn a woye nokware no.

Bɔ no wɔ abɔso a ewɔ bold mu na wɔde Bible mu kyereɛ a eɗa ho.

Ekɔmfɔ round biara akyi no, kyere ase kakra se adɛn nti na asem no ye anaa enye Bible mu bɔ seneɛ ebeboa wɔn ma wɔate Onyankopɔn nokware yiye.

Asem a ewɔ bɔ mu:

1. Onyankopɔn renhyia wo da. – Deuteronomium 31:6
2. Onyankopɔn bema wo nkwa aye mmere na enye haw biara.
3. Bere biara a wobɔ mpae a wubenya nea wope.
4. Se woye ade pa a, Onyankopɔn bedɔ wo sen.
5. Onyankopɔn dɔ wo daa. – Romafo 8:38-39
6. Ense se biribi bone ba wo ho da.
7. Se wugye Onyankopɔn di a, wobeye anigye daa.
8. Onyankopɔn bekye w'akwanhyia se wugye ho di. – 1 Yohane 1:9
9. Se wugye Onyankopɔn di a, wobeye apɔwmuden daa.
10. Eɛ se wutua ka ansa na Onyankopɔn de wo bone bekye wo.
11. Onyankopɔn de asomdwoe bema yen se yede yen ho bema no. – Filipifo 4:6-7
12. Onyankopɔn bema wo ahɔden bere a woye mmere. – Yesaia 40:29
13. Onyankopɔn bekyere wo kwan se wobisa nyansa. – Yakobo 1:5
14. Onyankopɔn beboa wo bere a ɔhaw beba. – Dwom 46:1
15. Enye biribiara betumi asane wo firi Onyankopɔn dɔ mu. – Romafo 8:39
16. Se wudi Onyankopɔn akyi a, obiara bedɔ wo.
17. Yesu besan aba da bi. – Yohane 14:3

Awiei Yε Nkabom

Minit 5–10

“Enne yeasua se Onyankopon hyee Abraham bo kese na odi so. Onyankopon hyee bo se obehyira no, ama no abusua kese, na abo wiase nyinaa ho nhyira wo ne mu. Na oye saa!

Senea Abraham gyee Onyankopon abo di mpo bere a onnyaa mmuae nyinaa no, saa ara na yebetumi agye Onyankopon di. Odi ne bo so daa!

Saa nnawotwe yi, hwe senea wubetumi agye Onyankopon di wo w’ankasa nkwa mu. Ebia eye se bere a wusu, woye dom anaa wonim nea ereko so. Wubetumi abo mpae na kae se Onyankopon ka wo ho na orenhya wo da.”

- **“Bo ben na efiri Onyankopon nkyen na wubetumi akae na akokyerε obi saa nnawotwe yi?”**

Mmuadadi Ne Nsusuwii

To dwumadi no mu mpae so: Da Onyankopon ase se odi ne bo so. Bisa Onyankopon se omma mmofra no mmoa won na wonye nokware wo ne bo mu wo won nkwa mu.

Ka se: **“Se biribi wo a wope se wugye Onyankopon di ho saa nnawotwe yi a, fa mmere kakra bo mpae wo abotare mu seesei.”**

- Printi memory verse no.
- Sua memory verse a ewo unit no mu (Adiyisem 4:11a).
- Bo mpae ne asuafo no na gya won.

Agoro

Minit 25

Agoro: Hwehwe Nsoromma

Asemti a Agoro no ye de sua ho: Boa mma mma no ahu Onyankopon bɔhye a zmaa Abraham, se ne asefo beye pii te se nsoromma.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Nsoromma sticker anaa nsoromma krataa a wɔahintaw wɔ dan no mu

Senea Wɔbeyɛ Agoro no:

- Ɔkyerɛkyerɛfo no hinta nsoromma no wɔ dan no mu ansa.
- Hye timer na ma mma no hwehwe nsoromma no.
- Akyiri no, kan nsoromma a obiara anaa akuw no nyae.

Nsentitiriw a Ɛko Lesson no mu: Senea Abraham hwɛɛ nsoromma no wɔ ɔsoro mu no, saa agoro yi ma mma no hu se Onyankopon bɔhye no ye kɛse – ne asefo beye dodow te se nsoromma.

Agoro: Gyidie Nantew Akwan a Ɛwɔ Nneema Ho

Asemti a Agoro no ye de sua ho: Boa mma no hu nea ɛkyere se yɛbegye Onyankopon di, senea wɔmmpehu nea eda wɔn anim mpo.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Asuuguani de kata ani (blindfolds)
- ☐ Nneema ketewa a wobede aye kwan (cones, akonnwa, mpaboa)

Senea Wɔbeyɛ Agoro no:

- Si akwankyerɛketewa bi de nneema.
- Abofra bi de asuuguani kata ne ani na ne nua de nsem kyere no kwan mu.
- Sesa wɔn nsase na fa ye bio.

Nsentitiriw a Ɛko Lesson no mu: Senea Abraham gyee Onyankopon di kɔɔ asase foforo so no, saa agoro yi ma mma no hu se eye den na ɛho hia se wogyɛ obi di kɔ nantew akyiriakyi.

Agoro: Bɔhyɛ Soafo Tɔgyina

Asemti a Agoro no ye de sua ho: Kyere se Onyankopon bɔhyɛ da ho daa.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Ɛnni hwee

Senea Wɔbeyɛ Agoro no:

- Paw abofra bi se “Bɔhyɛ Soafo.”
- Ɔno na ɔto mmɔfra foforo a wɔbegyina ho pintinn.
- Se obi pe se ɔgye wɔn a wɔagyina no a, ɔse se ɔde Onyankopon bɔhyɛ ka (se, “Onyankopon ka yen ho,” “Onyankopon de yen bɔne kye”).
- Sesa wɔn nsase awieɛɛ.

Nsentitiriw a Eko Lesson no mu: Agoro yi kyere se Onyankopon bɔhye ye nkwa mu na ema yen ho nye mmerew – senea ne bɔhye maa Abraham gyidie ko so no, saa ara na eboa yen nso.

Agoro: Kan Nsoromma Ntem

Asemti a Agoro no ye de sua ho: Boa mma no hu Onyankopon bɔhye kɛseye wo Abraham ho, wo ɔkwan a eyɛ anigye mu.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Nsoromma krataa ketewa anaa sticker
- ☐ Nkuto abien ma akuw biara
- ☐ Spoons anaa nkuto ketewa

Senea Wɔbeyɛ Agoro no:

- Kyɛ mma no mu akuw.
- Fa nkuto a nsoromma ahyɛ mu si baabi, na fa nea eyɛ kosongya si baabi foforo.
- Mma no fa spoon anaa kuto na wɔde nsoromma fi de ko baabi a eyɛ kosongya.
- Akyiri no, kan nsoromma a wɔsoaa kɔɛɛ.

Nsentitiriw a Eko Lesson no mu: Senea Abraham kaee nsoromma no wo ɔsoro mu no, saa agoro yi boa mma no hu se Onyankopon bɔhye ye kɛse na eboro nea yetumi kan.

Prentwete 4.1

ONYANKOPON YE NOKWAREFO; OBEDI NE BOHYE SO.

Onyankopon hyee bo se Abraham abusuafo beddoso te se nsoromma.

Prentwete 4.2

ƐNYƐ BƐHYƐ 	NYANKOPƐ BƐHYƐ 
ƐNYƐ BƐHYƐ 	NYANKOPƐ BƐHYƐ 